

t15_bcialg_1
(TMZJXV94bqZL9NJvioY8ZpiFpPmLkBZ6bA8)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v8_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow ((k1_bcialg_1 X0 X1 X2 = k4_struct_0 X0) \Rightarrow ((k1_bcialg_1 X0 \\ & (k1_bcialg_1 X0 X1 X3) (k1_bcialg_1 X0 X2 X3) = k4_struct_0 X0) \wedge (\\ & k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X3 X2) (k1_bcialg_1 X0 X3 X1) = k4_struct_0 \\ & X0)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v8_bcialg_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_bcialg_1 \\ & X0 X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v5_bcialg_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_bcialg_1 X0 X1 = k1_bcialg_1 \\ & X0 (k4_struct_0 X0) X1)) \end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v3_bcialg_1 X1) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X1) \wedge ((v5_bcialg_1 X1) \wedge ((v7_bcialg_1 X1) \wedge (l2_bcialg_1 X1)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 \\ & X3 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 \\ & X1)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X1 (k1_bcialg_1 X1 X2 X3) X3 = k1_bcialg_1 X1 (\\ & k1_bcialg_1 X1 X2 X4) (k1_bcialg_1 X1 X3 X4)))))) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 \\ & X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge \\ & ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))))) \end{aligned}$$